Singalees

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie artikel handel oor die taal. Vir die etniese groep, sien Singalese.

සිංහල

Die woord "Sinhala" in die Singalese alfabet

Singalees සිංහල *singhala*	
Uitspraak:	[ˈsiŋɦələ]
Gepraat in:	Sri Lanka
Gebied:	Suid-Asië
Totale sprekers:	16 miljoen (moedertaal) 2 miljoen (tweede taal)[1]
Taalfamilie:	Indo-Europees Indo-Irannees Indo-Aries Suid-Indo-Aries Eiland-Indo-Aries **Singalees**
Skrifstelsel:	Singalese alfabet
Amptelike status	
Amptelike taal in:	Sri Lanka
Gereguleer deur:	*geen*
Taalkodes	
ISO 639-1:	`si`
ISO 639-2:	`sin`
ISO 639-3:	`sin (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=sin)`

Singalees of **Sinhala** (සිංහල, *singhala*, [ˈsiŋɦələ]) is 'n Indo-Ariese taal wat deur sowat 16 miljoen mense in Sri Lanka gepraat word. Singalees vorm saam met Tamil die amptelike tale van Sri Lanka en is die belangrikste inheemse taal van dié eilandnasie. Singalees is nou verwant aan Dhivehi en word in die Singalese alfabet geskryf, 'n Brahmi-skrif uit die Indiese skriffamilie. Ander verwante tale sluit in Konkani in die Indiese deelstaat Goa en Marathi in die Indiese deelstaat Maharashtra, hoewel Konkani soms as 'n dialek van Marathi beskou word.

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Sinhala" (http://www.ethnologue.com/language/sin) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20190606010649/https://www.ethnologue.com/language/sin) vanaf die oorspronklike op 6 Junie 2019. Besoek op 10 Junie 2017.

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Singalees.
- Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir Singalees.
- (en) "Sinhalese language" (https://www.britannica.com/topic/Sinhalese-language). Encyclopædia Britannica. Besoek op 10 Junie 2017.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie *is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Singalees&action=edit).*


0.8
8.2
5.2
16.6
33.4
90.7
73.7
90.4
3.4
91.9
80.1
74.1
91.0
85.9
72.4
39.9
40.2
76.6
94.5
87.1
86.8
97.1
94.4
94.2

Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Normdata	GND: 4107780-5 (https://d-nb.info/gnd/4107780-5) · NDL: 00571032 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00571032)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Singalees&oldid=2214927"

Die bladsy is laas op 23 Junie 2020 om 21:00 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.